Wikipedia

Khmer

For andre tydingar av oppslagsordet, sjå Khmer (fleirtyding).

Khmer er eit austroasiatisk språk tala av khmerfolk, den største folkegruppa i Kambodsja. Det er offisielt språk i landet, og blir også tala i naboområde i Thailand og i Vietnam.

Khmer **(ភាសាខ្មែរ)**	
Klassifisering:	Austroasiatisk Mon-khmer-språk Austleg **Khmer**
Bruk	
Tala i:	Kambodsja Thailand Vietnam
Khmertalande i alt:	13 400 000 (2004)[1][2]
Skriftsystem:	Khmer-skrift
Språkkodar	
ISO 639-1:	km
ISO 639-2:	khm
ISO 639-3:	`khm` – sentralt khmer `kxm` – nordleg khmer
Wikipedia på khmer	

BOTSCHAFT DES KONIGREICHS
KAMBODSCHA
ROYAL EMBASSY OF CAMBODIA

Khmer-skrift utanfor den kambodsjanske ambassaden i Berlin.

Khmer er eit av dei større austronesiske språka. Det har blitt påverka av mellom anna sanskrit og pali, særleg i kongelege og religiøse kontekstar, gjennom hinduismen og buddhismen. Språket blir skrive med khmer-alfabetet som stammar frå brahmiskrift.

Khmer dannar ein språkbunt med dei kringliggjande språka thai, laotisk, vietnamesisk og cham. Det skil seg likevel frå desse språka ved at det ikkje er eit tonespråk.

Språket har tre hovuddialektar som alle er gjensidig forståelege: phnom penh (rekna som standard), nordleg khmer (snakka av etniske khmerar i nordaustre Thailand), og Krâvanh-khmer, ein arkaisk dialekt tala i Krâvanhfjella.

Kjelder

- *Denne artikkelen bygger på «Khmer (språk)» frå Wikipedia på bokmål, den 29. januar 2013.*

Fotnotar

1. Sentralt khmer (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=khm) ved Ethnologue
2. Nordleg khmer (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=kxm) ved Ethnologue

Bakgrunnsstoff

- Khmer (http://www.lmp.ucla.edu/Profile.aspx?LangID=75&menu=004) - *UCLA Language Materials Project*, University of California Los Angeles (UCLA).

Autoritetsdata	GND (http://d-nb.info/gnd/4120214-4) · NDL (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00566980)

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Khmer&oldid=2803003»

Denne sida vart sist endra den 20. mars 2016 kl. 17:36.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.